



Crna Gora
Opština Berane

Adresa: ul IV crnogorske br.1
84300 Berane, Crna Gora
tel: +382 51 231 973
fax: +382 51 233 357
e-mail: arhitekta@berane.co.me

Služba glavnog gradskog arhitekta

10.04.2023. godine

Br: 13-333/22-41/1

Sonja Simeunović
Vuković

Digitally signed by Sonja Simeunović Vuković
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02023997, o=Opština Berane,
serialNumber=58711, givenName=Sonja,
sn=Simeunović Vuković, cn=Sonja Simeunović
Vuković
Date: 2023.04.10 12:33:25 +02'00'

Za:

RMUŠ MARKO
Dolac bb ,Berane
Tel. 069 490 604

Veza: Vaš zahtjev br. 13-333/23-41 od 06.04.2023. godine

PREDMET: Rješenje o davanju saglasnosti na idejno arhitektonsko rješenje

Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog montažnog objekta -hangara na kat.parceli 256/2 upisanoj u LN 450-prepis KO Lužac u zahvatu Programa privremenih objekata i u zahvatu generalne urbanističke razrade PUP-a Berane sa namjenom stanovanje malih gustina na dalju nadležnost

S poštovanjem



vd Glavni gradski arhitekta
Sonja Simeunović-Vuković d.i.a.

Prilog: Rješenje br. 13-333/23-41/1 od 10.04.2023. godine

CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
Služba glavnog gradskog arhitekta
Broj: 13-333/23-41/1
Berane, 10.04.2023. godine

Sonja Simeunović
Vuković

Digitally signed by Sonja Simeunović Vuković
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02023997, o=Opština
Berane, serialNumber=58711,
givenName=Sonja, sn=Simeunović Vuković,
cn=Sonja Simeunović Vuković
Date: 2023.04.10 12:34:04 +02'00'

Glavni gradski arhitekta, rješavajući po zahtjevu Rmuš Marka br.13-333/23-41 od 06.04.2023.god., za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju privremenog montažnog objekta tipa hangar na lokaciji koju čini katastarska parcela br. 256/2 upisana u LN 450-prepis KO Lužac u zahvatu Plana o postavljanju privremenih objekata i u zahvatu generalne urbanističke razrade PUP-a Berane sa namjenom stanovanje malih gustina na osnovu čl.87 u vezi sa stavom 4. tačka 2 i člana 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19,82/20 i 86/22), čl. 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke o imenovanju vršioca dužnosti glavnog gradskog arhitekta, br. 01-018/23-645 od 01.03.2023. godine i čl. 34 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane („Sl. list CG - opštinski propisi“, br. 2/19, 6/19 - ispr., 8/19 - ispr. i 18/19), donosi:

R J E Š E N J E

Daje se **saglasnost** RMUŠ MARKU na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju privremenog montažnog objekta tipa hangar na lokaciji koju čine katastarska parcela br. 256/2 KO Lužac površine 3000m² u zahvatu Plana o postavljanju privremenih objekata i u zahvatu generalne urbanističke razrade PUP-a Berane sa namjenom stanovanje malih gustina. Planirani objekat je bruto površine u osnovi 501,20m²,bruto razvijene građevinske površine 501,20 spratnosti P, indeksom zauzetosti 0.26 u granicama zadatih građevinskih linija i isti je usaglašen sa:

- Smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta,
- Osnovnim urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti,spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Obrazloženje

Zahtjevom br. br.13-333/22-41 od 06.04.2023.god., ovom organu se obratio Rmuš Marko za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za postavljanje privremenog objekta -montažnog hangara na lokaciji koju čini katastarska parcela br. 256/2 upisana u LN 450-prepis KO Lužac ,odnosno u zoni Plana privremenih objekata

Uz zahtjev je dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje koje je uradio doo"ARHIMEX" iz Rožaja, ovjereno elektronskim potpisom ovlašćenog lica 05.04.2023.g. u 12:08:56 h , Izjava geodetske agencije doo "PROGRES MV" iz Berana od 05.04.2023.g. ,list nepokretnosti i kopiju plana kao i izjavu projektanta u originalu .

Odredbama čl. 87 stav 4 tačka 1, a u vezi sa čl. 76 Zakona, propisano je da glavni državni arhitekta:

- 1) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 55 stav 2 tačka 3 i stav 3 ovog zakona i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji);
- 2) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116 ovog zakona, koji je usklađen sa državnim smjernicama razvoja arhitekture;
- 3) izrađuje projektni zadatak za urbanistički projekat;
- 4) daje saglasnost na urbanistički projekat;

- 5) daje saglasnost na Program privremenih objekata u dijelu oblikovanja i materijalizacije;
- 6) utvrđuje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekata iz člana 154 ovog zakona.

Odredbama čl. 88 stav 1 Zakona, propisano je da se poslovi glavnog državnog arhitekta iz člana 87 stav 4 tačka 1 ovog zakona koji se odnose na zgrade do 3000 m² bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, kao i poslovi iz člana 87 stav 4 tačka 2, 3, 5 i 6 prenose se na jedinicu lokalne samouprave i da za obavljanje ovih poslova izvršni organ jedinice lokalne samouprave imenuje glavnog gradskog arhitekta.

Glavni gradski arhitekta je na osnovu Idejnog rješenja i dostavljene dokumentacije odlučio kao u dispozitivu rješenja iz sledećih razloga:

Odredbama čl. 87 stav 1 istog Zakona propisano je da se saglasnost izdaje na osnovu Državnih smjernica razvoja arhitekture, a članom 215 da do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjuju se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju objekta.

Uvidom u predmetni Plan o postavljanju privremenih objekata je propisano sledeće:

- Veličina privremenog objekta zavisi od njegove namjene, ali je preporuka da se usvoje minimalne dimenzije koje omogućavaju nesmetano funkcionisanje poslovnog sadržaja.
- Kod lociranja privremenih objekata je neophodno definisati i neposredno okruženje, njegovo uređenje i obavezu održavanja od strane korisnika (zelene površine, prostor na kome se predviđaju posude za smeće, upotrebnim uređeni prostor u funkciji namjene objekta i sl.)
- Prilaz privremenim objektima i upotrebnim prostor u funkciji osnovne namjene objekta, kada se radi o lokalitetima na opštinskom zemljištu, a koriste ga organi lokalne uprave, tako i o lokacijama u privatnoj svojini, a nisu idejno razrađeni, neophodno je izvesti od betonskih ili kulir ploča veličine 40x40x10cm, koje se slobodno polažu na prethodno nivelisan i pripremljen teren u sloju pijeska d=5-8cm, sa fugama 1-2cm, ili u skladu sa obradom javne površine. (Ispoštovati kroz projektnu dokumentaciju).
- Privremeni objekat se ne može odobriti ukoliko mu nije obezbeđen pristup sa jedne saobraćajnice, a zavisno od namjene moraju mu u neposrednom okruženju biti obezbeđeni i drugi sadržaji (parking prostor, mogućnost regulacije saobraćaja na tehnički ispravan način, zavisno od frekventnosti i karaktera saobraćajnice, površine za dostavna vozila, izuzev u slučaju da je dostava regulisana vremenski, posebnom skupštinskom odlukom).
- Privremeni objekti se ne mogu odobravati na mjestima gdje bi zaklonili vidni ugao raskršća predviđen tehničkim propisima prema značaju saobraćajnice, kao što se u zoni vidnog ugla ne mogu formirati parkinzi niti saditi zelenilo više od 70cm iznad postojećeg nivoa trotoara.
- Priključci na gradsku infrastrukturnu mrežu, moraju se izdavati uz obaveznu saglasnost nadležnih komunalnih gradskih službi i na način koji oni propisuju.
- Svi privremeni objekti su jednoetažni, prizemni, osim u izuzetnim slučajevima-privremenih parkirališta i u delovima objekata koji služi za prateće sadržaje zatvorenog sportskog terena kada mogu biti P+1.
- Nivelaciona postava objekata je data kroz dispoziciona rešenja. Visinska nivelacija treba da bude +0,15m do +0,20m u odnosu na trotoar, osim u izuzetnim slučajevima gdje to nije moguće, nivelacija će se uraditi na isti način u odnosu na postojeći teren prilikom izrade tražene projektne dokumentacije.

Osnovnim urbanističkim parametrima je propisano:

Namjena:

Objekti tipa hangar izgrađeni su za potrebe proizvodnje i odlaganja poljoprivrednih i industrijskih proizvoda, ali i mašina za njihovu preradu i transport.

Dimenzije:

Gabarit objekata su u potpunosti usaglašeni sa potrebama proizvođača za efikasnim odvijanjem predviđene djelatnosti, što podrazumeva dovoljan prostor za smeštaj proizvodnih linija i ostale mehanizacije, nesmetanu komunikaciju robe i ljudi u okviru objekta, kao i privremeno lagerovanje robe. Sve dimenzije,

vertikalne i horizontalne moraju biti u potpunosti usaglašene sa urbanističko-tehničkim uslovima propisanim ovim elaboratom.

Materijalizacija:

Noseća konstrukcija se izrađuje od čeličnih profila, dimenzija u skladu sa zahtevima raspona koje je potrebno savladati. Krovna konstrukcija je takođe čelična, a krovni pokrivač od lima. Zidna ispunjena su montažni sendvič paneli, dok se konstrukcija poda izvodi prema uputstvima projektanta, ali u svemu prema važećim propisima o nosivosti. Sve elemente konstrukcije prilagoditi uslovima o protivpožarnoj zaštiti.

Instalacije:

Potrebne instalacije struje, kao i vodovoda i kanalizacije moraju biti obezbeđene u skladu sa uslovima javnih preduzeća.

Urbanističko tehnički uslovi

- Urbanis objekte podizati kao slobodnostojeće, na planom predviđenoj površini
 - minimalna slobodna površina na kojoj je dozvoljeno podići privremeni objekat tipa hangar je u funkciji obezbeđivanja minimalnih uslova za nesmetano odvijanje svih aktivnosti i komunikacije korisnika prostora
 - objekat je spratnosti P(prizemlje)
 - maksimalna BRGP iznosi 1500m²
 - minimalna udaljenost najisturenijeg dela objekta od susjednih objekata, parcela ili javnih prolaza iznosi 5m
 - građevinska linija je na 5m od regulacione linije koja je granica katastarske parcele
 - površinu na koju se montira privremeni objekat tretirati u skladu sa zahtevima proizvodnje i lagerovanja robe; trotoare i prilaze obraditi određenim tipom popločanja ili asfaltirati na odgovarajućem pripremnom sloju
 - obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnom vozilu svim dijelovima objekta
 - na lokaciji obezbijediti minimum 5 parking mesta za korisnike
 - zelenilom tretirati minimum 15% od ukupne površine parcele
 - objektu obezbijediti priključak na instalacije jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije prema uslovima nadležnih javnih preduzeća
- tičko-tehnički uslovi:

Na osnovu uvida u tekstualnu i grafičku dokumentaciju dostavljenog Idejnog rješenja arhitektonskog projekta, glavni gradski arhitekta konstatuje da su arhitektonske karakteristike predloženog idejnog arhitektonskog rješenja u skladu sa smjericama za oblikovanje prostora i materijalizaciju objekata kao i propisanim osnovnim urbanističkim parametrima zadatih Programom privremenih objekata.

Predmetni objekat je ukupne bruto površine 501,20m², spratnosti P (prizemlje). Objekat je postavljen u granicama zadatih građevinskih linija. Volumenom je objekat uklopljenim u okruženje. Fasade i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala u skladu sa namjenom

Uz digitalno idejno rješenje je dostavljena izjava geodetske agencije doo "Progres MV" iz Berana od 05.04.2023.g. o nesmetanom prilazu lokaciji sa javne površine.

Takođe je dostavljena izjavu glavnog inženjera sa tabelarnim prikazom planiranih i ostvarenih urbanističkih parametara, list nepokretnosti 450 -prepis KO Lužac od 05.04.2023.g. i kopija plan izdatih od Uprave za nekretnine čime je dokazano da podnosilac zahtjeva ima riješene imovinske odnose.

Pri obrazloženju ovog rješenja, glavni gradski arhitekta ukazuje da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka, budući da je zahtjev stranke u cjelosti usvojen-član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja stvari, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti Rmuš Marku, na Idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog montažnog

objekta-hangara u osnovi bruto površine 501,20m², spratnosti prizemlje na lokaciji koju čini katastarska parcela br. 256/2 upisana u LN 430-prepis KO Lužac ,odnosno u zoni Plana o postavljanju privremenih objekata ,do privođenja PUP-a namjeni , u pogledu usaglašenosti sa Smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta, i osnovnim urbanističkim parametrima (maksimalna bruto razvijena površina, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Imajući u vidu sve navedeno, ovaj javnopravni organ je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko Službe Glavnog gradskog arhitekta u dva primjerka, taksirana sa 5,00 € administrativne takse na žiro - račun br. 530-6046777-40, a ista se može izjaviti i na zapisnik.

DOSTAVITI: 1x Podnosiocu zahtjeva, 1x u predmetu i 1x a/a



vd Glavni gradski arhitekta,

Sonja Simenovic -Vukovic d.i.a



CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA
Broj:13-333/23-41/1
Datum:10.04.2023.g.

Potvrda o izvršenoj dostavi
DOSTAVNICA

NAZIV PISMENA	KOME SE PISMENO DOSTAVLJA Ime i prezime	ULICA I BROJ	DATUM PRIJEMA	POTPIS PRIMAoca	ODNOS PREMA LICU UMJESTO KOGA JE POŠILJKA PRIMLJENA	DOSTAVLJAČ
Rješenje o saglasnosti	Rmus Marko	Dolac bb	20.04. 2023		Preporučeno Po ovlaštenju	

*OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA PO ČL. 48 ST.1 ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU („SLUŽBENI LIST CRNE GORE“, BR.56/14,20/15,40/16 I 37/17) KOJI PROPISUJE „DOSTAVLJANJE PISMENA MORA SE IZVRŠITI LIČNO LICU KOME JE NAMENJENO KAD SE RADI O PISMENU OD ČIJEG DOSTAVLJANJA TEČE ROK KOJI SE NE MOŽE PRODUŽITI ILI AKO JE TO PROPISANO ZAKONOM,ODNOSNO DRUGIM PROPISOM ILI AKO TAKO ODREDI OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE“.

Tel. 069 490 604(Marko Rmus)

RMUŠ (GOJKO) MARKO

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

Dolac bb, opština Berane

(adresa)

069-490-604

(broj telefona)

Црна Гора ОПШТИНА БЕРАНЕ				
Датум пријема акта: 06.04.2023				
Орг.јед.	Класификација	Ред.број	Прилог	Вриједност
13-333/23-41				

(naziv i sjedište правног лица/privrednog društva/preduzetnika)

ОПШТИНА БЕРАНЕ-ГЛАВНИ ГРАДСКИ АРХИТЕКТА

(organ nadležan za postupanje)

ЗАХТЈЕВ ЗА ДАВАНЈЕ САГЛАСНОСТИ ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ АРХИТЕКТЕ

(član 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Обраћам се захтјевом за давање сагласности на:

- ① идејно рјешење зграде, трга и осталих јавних простора у насељима;
2. спољни изглед привременог објекта.
(заокружити одговарајући број)

Локација објекта

Kat.parcele br. 256/2 KO Lužac, opština Berane

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

U zahvatu PUP-A Berane

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor

RMUŠ MARKO

PRILOG:

- Idejno rješenje
- Kopija plana
- List nepokretnosti
- Izjava projektanta
- Izjava geometra

Rožaje, 05.04.2023.godine

(mjesto i datum)

РМУШ МАРКО

(podnosilac zahtjeva)



DOO „ARHIMEX”ROŽAJE

Adresa : Jaha Kurtagića bb, Rožaje Kontakt : 068/661-880
Email : emir.forza@gmail.com Žiro račun: 535-18448-25 Prva banka CG

Investitor: **RMUŠ MARKO**
Objekat: **PRIVREMENI OBJEKAT-TIP HANGAR**

Lokacija: **Katastarska parcela br. 256/2 KO Lužac, opština Berane
u zahvatu PUP-a “Berane”**

Projektant: **DOO „ARHIMEX”ROŽAJE**

U skladu sa članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. List Crne Gore “
br. 64/17,44/18,63/18, i 82/20) izjavljujem:

IZJAVA PROJEKTANTA

da je objekat projektovan u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od
stane „Sekrterijata za uređenje prostora i zaštitu zivotne sredine” Opština Berane, broj: UPI
07-332/21-78/5 od dana 26.03.2021. godine kao i da je ispoštovan odnos prema
gradevinskoj i regulacionoj liniji te da su ostvareni sledeći parametri:

	PREDVIĐENO PLANOM	OSTVARNO U PROJEKTU
Površina parcele		Kat.parcele br.256/2 KO Lužac 3000m²
Indeks zauzetosti	NIJE DEFINISANO DOBIJENO: IZ =0.5	Planirani objekat:501,20m ² Ukupno SVI OBJEKTI :784,20m² IZ =0.26
Indeks izgrađenosti	NIJE DEFINISANO DOBIJENO: li =0.5	Planirani objekat:501,20m ² Ukupno SVI OBJEKTI :784,20m² li =0.26
Maksimalna bruto površina	1500m²	Planirani Objekat:501,20m ² Ukupno svi objekti :784,20m²
Spratnost	P+0	P+0

Takođe izjavljujem da je planirani objekat pozicionirani na lokaciji koju čini katastarske parcele
br. 256/2 KO Lužac, opština Berane (svojim gabaritom zauzima ovu parcelu) u vlasništvu
investitora Rmuš Marka i da planirani



DOO „ARHIMEX“ROŽAJE

Adresa : Jaha Kurtagića bb, Rožaje Kontakt : 068/661-880
Email : emir.forza@gmail.com Žiro račun: 535-18448-25 Prva banka CG

objekat ima pristup sa lokalnog puta širine 3m. Objekat je više od 5m udaljen od regulacione linije sa saobraćajnicom i minimum 5m je udaljen od granica susjednih parcela.

Datum:03.04.2023. god.

Glavni inženjer:
Arh. Emir Kurtagić, dipl.ing.





„PROGRES MV“ DOO BERANE
Agencija za geodetsko –katastarske poslove
IV Crnogorske br. 2, Berane 84300
Kon.tel: 067/878-202; 069/897-240; 068/134-228
Mejl adresa: progresmv@ gmail.com
Šifra djelatnosti 74204
PIB 0231757
PDV 60/31-00029-5
LICENCA 02-8003/2
ŽIRO RAČUN 530-11884-57

Na zahtjev Rmuš Marka, iz Berana , a na osnovu idejnog rješenja za postavljanje privremenog montažnog objekta-hangar na lokaciji kat.parcela br. 256/2 KO Lužac, urađen od strane „ARHIMEX“doo iz Rožaja, licencirana geodetska organizacija Agencija za geodetsko katastarske poslove „Progres MV“Berane,

IZJAVLJUJE

Projektovani privremeni montažni objekat-hangar , vlasnika Rmuš Marka iz Lužca, lociran je na kat.parceli br. 256/2 upisan u listu nepokretnosti br. 450 KO Lužac, prema urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od Opštine Berane- Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora, br. 07-332/21-78/5 od 26.03. 2021.god.
Navedena lokacija ima saobraćajni prilaz od seoskog puta, koji je upisan pod br. kat.parcela 130 upisana u listu nepokretnosti 32 KO Lužac na ime DS nekategorisani putevi , preko kat.parcela br. 199; 200 i 201 po kulturi livada upisane u listu nepokretnosti br. 38 KO Lužac na ime Crna Gora-svojina , Opština Berane- raspolaganje i kat.parcela br. 203 po kulturi kanali upisano u listu nepokretnosti br. 40 KO Lužac na ime Crna Gora-svojina, Opština Berane-raspolaganje.

Berane, 05.04.2023.god.



Direktor,
Mališić Vučeta, ing.geodezije

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BERANE

Broj: 917/23-36

Datum: 05.04.2023.



Katastarska opština: LUŽAC


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 6

Parcela: 256/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



Ovjerava
Službeno lice:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINUPODRUČNA JEDINICA
BERANE

Broj: 111-919-1168/2023

Datum: 05.04.2023.

KO: LUŽAC



Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu KURTAGIĆ EMIR, BERANE, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 450 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
256	2		5 14	30/04/2020	ŠKRLJEVICE	Livada 2. klase ODRŽAJ,POKLON		2217	12.19
256	2		5 14	30/04/2020	ŠKRLJEVICE	Dvorište ODRŽAJ,POKLON		500	0.00
256	2	1	5 14	30/04/2020	ŠKRLJEVICE	Poslovne zgrade u vanprivredi ODRŽAJ,POKLON		283	0.00
								3000	12.19

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Osnov prava	Obim prava
1908992270123 0	RMUŠ GOJKO MARKO DOLAC B.B. Berane 0		Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
256	2	1		1	Poslovne zgrade u vanprivredi	28/06/2019 9:8	Nema dozvolu STRANKA NE POSJEDUJE GRADJEVINSKU DOZVOLU ZA OBJEKAT BR.1 NA KAT.PARCELI BR. 2562/2.
256	2	1		2	Poslovne zgrade u vanprivredi	12/02/2020 12:54	Zabilježba objekta izgrađenog bez građevinske dozvole Zabilježba postojanja objekta izgrađenog sa prekoračenjem građevinske dozvole br. 07-350-35 u površini od 185 m ² i u pogledu spratnosti za P1 i PD 2, zbog postupka legalizacije

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.



Načelnik: 1

Marijanovic Velibor, dipl.pravnik

Datum i vrijeme: 05.04.2023. 12:37:57

1 / 1